WIKIPEDIA

An Mhalaeis

Ón Vicipéid, an chiclipéid shaor.

Teanga Mhalae-Pholainéiseach í an **Mhalaeis** a labhraítear sa Mhalaeisia agus i dtíortha eile ina timpeallacht, go háirithe. Le fírinne, is deacair a rá cé acu aon teanga amháin nó grúpa teangacha atá ann, agus ón taobh eile de, tá an Indinéisis chomh cóngarach do Mhalaeis chaighdeánach na Malaeisia is gur féidir a rá nach bhfuil iontu ach canúintí aon teanga amháin. Ón taobh eile de, tá an cineál Malaeise a labhraítear i mBrúiné chomh difriúil is go bhfuil sé beagnach dothuigthe ag na Malaeisiaigh.

Bahasa Malaysia a thugtar ar an gcineál Malaeise a shaothraítear sa Mhalaeisia féin mar theanga náisiúnta. Má táthar ag trácht ar an Malaeis sa chiall fhairsing, is fearr *Bahasa Melayu* a thabhairt uirthi. *Bahasa Indonesia* a thugtar ar an Indinéisis. "Teanga" is ciall leis an bhfocal sin *bahasa*, agus is focal iasachta ón tSanscrait é.

Tá Malaeis chaighdeánach na Malaeisia bunaithe ar chanúint Johore agus Riau, agus is í an aibítir Laidineach is mó a úsáidtear sa scríbhneoireacht, cé go bhfuil traidisiún úsáidte na litreach Arabach beo sa tír i gcónaí. Tá an Indinéisis ag dul i bhfeidhm ar an Malaeis ar na saolta seo, toisc go bhfuil tionsclaíocht láidir phopchultúrtha (sobalscéalta teilifíse agus araile) ag an Indinéis.

Is í an difríocht is suntasaí idir an dá theanga ná tionchar na hOllainnise ar an Indinéisis. Na críocha arb iad an Mhalaeis iad, bhí siad á rialú ag na Sasanaigh i ré an choilíneachais, rud a chiallaíonn gur fhág an Béarla an-lorg ar an Malaeis san am sin féin. San am chéanna ba i Ollainnis a bhí oifigiúil san India Thoir Dhúitseach.

An Mhalaeis **(Bahasa Melayu; بهاس ملايو)**	
Á labhairt:	i mBrúiné, san Indinéis, sa Mhalaeisia, i Singeapór, sa Tíomór Thoir, sa Téalainn, in Oileán na Nollag, sna hOileáin Cocos(Keeling), in Mindanao,Na hOileáin Filipíneacha
Cainteoirí san Iomlán:	77 milliún (mar theanga dúchais) 200-250 milliún (iomlán)
Rang:	14
Líne ghinealaigh:	Ostrainéisis Malae-Pholainéiseach (MP) Núicléach Sunda-Ceilibéiseach Malae-Súimbeabhach Malaeic Malaech **Malaeis**
Stádas Oifigiúil	
Teanga Oifigiúil:	Brúiné, Na hIndinéise,

	Na Malaeisia, Singeapór
Foras Pleanála Teanga:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,Dewan Bahasa dan Pustaka, Majlis Bahasa Brunei-Indonesia-Malaysia
Cóid teangeolaíocha	
ISO 639-1	ms
ISO 639-2	may
ISO 639-3	`msa (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=msa)`
Amharc ar: Teanga – Liosta Teangacha	

Is síol faoi theangacha agus teangeolaíocht é an t-alt seo.
Cuir leis (https://ga.wikipedia.org/w/index.php?title=An_Mhalaeis&action=edit), chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh.

Tagairtí

Naisc sheachtracha

Aisghafa ó "https://ga.wikipedia.org/w/index.php?title=An_Mhalaeis&oldid=942415"

Tugadh an leathanach seo cothrom le dáta an 3 Deireadh Fómhair 2019 ag 10:32.

Tá an téacs ar fáil faoi réir an Creative Commons Attribution/Share-Alike License; féadann téarmaí eile a bheith i bhfeidhm sa bhreis. Féach ar Téarmaí Úsáide le sonraí a fháil.
Trádmharc cláraithe is ea Wikipedia® de chuid Wikimedia Foundation, Inc., eagraíocht neamhbhrabúis.